



SYLLABUS

1. Puni naziv nastavnog predmeta:

Sigurnost u geotehnici

2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:**3. Ciklus studija:**1**4. Bodovna vrijednost ECTS:**4**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:****7. Ograničenja pristupa:**

Samo studenti Sigurnosti i pomoći

8. Trajanje / semestar:1 8**9. Sedmični broj kontakt sati:**

3
0
1

9.1. Predavanja:

9.2. Auditorne vježbe:

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

10. Fakultet:

Rudarsko-geološko-građevinski

11. Odsjek / Studijski program:

Sigurnost i pomoći

12. Odgovorni nastavnik:

Dr sc. Kenan Mandžić, vanr.prof.

13. E-mail nastavnika:

kenan.mandzic@untz.ba

14. Web stranica:

<http://rggf.untz.ba/>

15. Ciljevi nastavnog predmeta:

- prenijeti studentima saznanja i stečena iskustva vezana za problematiku sigurnosti ljudi i materijalnih dobara pri izgradnji geotehničkih objekata i kod pojave klizišta
- da bude u stanju da komenatriše predložene mjere za redukciju hazarda i rizika kod jednostavnijih problema vezanih za geotehniku
- poboljšati njihove komunikacijske vještine u pisanom i verbalnom obliku,
- poboljšati njihove vještine vezane za individualni odnosno timski/grupni rad
- poboljšati vještine logičkog inženjerskog razmišljanja kod studenata.

16. Ishodi učenja:

Na kraju semestra/kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, znati će da:

procjenjuju hazard i rizik vezan za geotehničke objekte
komentiraju predložene mjere za smanjenje rizika kod jednostavnijih problema u geotehnici
koriste literaturu za rješavanje problema iz ove oblasti
koriste stečena znanja i vještine za razumijevanje drugih inženjerskih predmeta na odsjeku Sigurnost i pomoći razumiju značaj ovog kursa u rješavanju problema na drugim predmetima vezanim za geotehnički hazard i rizik i učestvuju u naučno-istraživačkom procesu na matičnoj katedri

17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:

Identifikaciona, klasifikaciona i fizička svojstva tla i opšta strukturna svojstva stijena.

Mehanička svojstva tla i stijena

Voda kao hazard u geotehnici

Slijeganje (konsolidacija)

Aktivni i pasivni zemljani pritisak, nosivost i temeljenje u tlu i stijeni, metode proračuna.

Uticaj stabilnosti kosina i temeljnih jama na sigurnost ljudi i mehanizacije

Klasifikacija stijenskih masa

Pojam hazarda i rizika

Procjene hazarda i rizika u geotehnici

Neodređenost tipa 1

Neodređenost tipa 2

Neodređenost tipa 3

Interventne geotehničke mjere kod elementarnih nepogoda

Redukcija rizika kod kosina

Faktor sigurnosti

18. Metode učenja:

Predavanja uz upotrebu multimedijalnih sredstava, aktivno učešće i diskusija studenata.

Laboratorijske vježbe sa direktnih učešćem studenata u izvođenju opita.

19. Objasnjenje o provjeri znanja:

Seminarski rad podrazumjeva individualni zadatak svakog od studenata, u kome se sumiraju znanja sa vježbi i predavanja i boduje se sa 25 bodova. Student je dužan predati seminarski rad i odbraniti rad javno.

Pismene metode podrazumjevaju pismenu provjeru znanja na kraju semestra.

Pismeni dio završnog ispita podrazumijeva rješavanje testa sa 25 teoretskih pitanjima, u vremenskom periodu od dva školska časa (90 min). Svaki tačan odgovor boduje se sa dva boda.

Studenti su obavezni ponijeti sa sobom olovku i guminicu. Za vrijeme ispita nije dozvoljeno korištenje literaturom, konsultacije i pozajmljivanje bilo kakvih stvari između studenata.

Mobilni telefoni moraju biti isključeni i ostavljeni na stolovima. Studenti koji budu diskutovali za vrijeme ispita, koristili mobilne telefone, prepisivali na bilo koji način, biti će odstranjeni sa ispita i njihov rad se neće bodovati.

Maksimalni broj bodova koji se može ostvariti na pismenom dijelu završnog ispita 50.

**20. Težinski faktor provjere:**

- prisutnost na predavanjima 5 boda

- prisutnost na vježbama 5 boda

- aktivnost na času 15 bodova

- seminarski rad 25 bodova

Ukupno 50 bodova

- pismeni završni ispit 50 bodova

Ukupno 50 bodova

Maksimalan broj bodova: 100

21. Osnovna literatura:

1. Ibrahimović A., Mandžić K., (2013), Sanacija klizišta, d.o.o. Mikroštampa, Tuzla

2. Mandžić E., (1977), Mehanika tla, RGGF, Tuzla

3. Mandžić E., (1999), Mehanika stijena-autorizovana predavanja, RGGF, Tuzla

4. Manžić E., (2001), Hazard i rizik-autorizovana predavanja, RGGF, Tuzla

5. Maksimović M., (2001), Mehanika tla, Čigoja štampa, Beograd

6. Ortiago J.A.R., Sayao A.S.F.J. (2004), Handbook of slope stabilization, Springer-Verlag Berlin

7. ISRM (1975), Internacinalno društvo za mehaniku stijena, Komisija za standardizaciju laboratorijskih i terenskih istraživanja, Preporučljive metode za kvantitativnu deskripiciju diskontinuiteta u stijenskoj masi.

8. Hudson J.A., (1989), Rock Mechanics Principles in Engineering Practice

22. Internet web reference:

2021/22

23. U primjeni od akademske godine:

2021/22

24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:

28.05.2021.